



Broj: 08-04-11-6781-5/26
Sarajevo, 05.03.2026. godine

Na osnovu člana 10a. stav (1) tačka f) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14, 59/22 i 50/24), člana 15. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj 45/25), Odluke Vlade Kantona Sarajevo kojom se ovlašćuje Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo da provede postupak dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo u 2026. godini putem javnog poziva, broj: 02-04-6172-5/26 od 26.02.2026. godine i Odluke Ministra finansija Kantona Sarajevo o pokretanju javnog poziva za dugoročno kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo u 2026. godini, broj : 08-04-11-6781-4/26 od 27.02.2026. godine, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI POZIV

za dugoročno kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo u 2026. godini

1. Svrha javnog poziva

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) ima namjeru provesti postupak dugoročnog kreditnog zaduživanja Kantona Sarajevo u 2026. godini do iznosa 117.062.923,00 KM (slovima: stosedamnaestmilionašezdesetdvijehiljaddevetstotinadvadesetri i 00/100 KM), za potrebe finansiranja dijela kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz predhodnih godina planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu.

2. Opis predmeta javnog poziva:

Predmet ovog javnog poziva je dugoročno kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo kod banaka, za potrebe realizacije finansiranja dijela kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz predhodnih godina planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu, u iznosu do 117.062.923,00 KM (slovima: stosedamnaestmilionašezdesetdvijehiljaddevetstotinadvadesetri i 00/100 KM), po sljedećim uslovima:

- Valuta kredita: kredit se odobrava u KM, sa valutnom klauzulom u EUR ili bez valutne klauzule, ovisno od preferencije ponuđača
- Naknada za obradu kredita: bez naknade
- Naknada za prijevremenu otplatu kredita: bez naknade



- Ostale naknade: bez naknada
- Način korištenja: jednokratno, doznačavanjem sredstava na Jedinstveni račun trezora Kantona Sarajevo (JRT)
- Kamatna stopa: fiksna, do 4,00% na godišnjem nivou, zaokružena na dvije decimale
- Rok otplate: 10 (deset) godina, uključujući 3 (tri) godine grace perioda
- Način otplate kredita: u dvadesetosam (28) jednakih kvartalnih otplata glavnice
- Instrumenti osiguranja: mjenice

Pravo učešća u postupku ovog javnog poziva za dugoročno kreditno zaduživanje imaju banke sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koje imaju dozvolu za rad izdatu od Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ili Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

3. Kriterij za odabir ponuda

Najniža kamatna stopa

Rang lista će biti sastavljena prema rastućem redosljedu kamatne stope, pri čemu će banka sa najnižom kamatnom stopom biti rangirana na prvom mjestu.

U slučaju da dvije ili više banaka dostave ponudu sa jednakom visinom kamatne stope prednost će se dati banci sa većim ponuđenim iznosom.

U slučaju da dvije ili više banaka dostave ponude sa jednakom visinom kamatne stope i jednakim iznosom kredita prednost će se dati banci čija je ponuda zaprimljena ranije.

Ministarstvo zadržava pravo da prihvati i dio prihvatljive ponude, a do iznosa iz tačke 1. ovog javnog poziva.

4. Dodjela ugovora

Ugovori će se dodjeliti kvalificiranim bankama koje su ispunile uslove iz tačke 2., a u skladu sa rang listom iz tačke 3. ovog javnog poziva.

Iznos finansiranja dijela kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz predhodnih godina će se ugovarati sa odabranim bankama, a prema tabelarnom prikazu projekata-namjena kreditnih sredstava, koji je Prilog nacrta ugovora o kreditu.

Ugovori sa odabranim bankama će biti zaključeni nakon donošenja odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo od strane Vlade Kantona Sarajevo i davanja predhodne pisane saglasnosti Kantonu Sarajevo za zaduživanje od Federalnog ministarstva finansija.

5. Zainteresovane banke, trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Obrazac ponude (potpisan i ovjeren),
- Dozvola za rad izdata od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ili Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
- IDB/JIB i PDV broj,



Adresa: Maršala Tita 62, 71 000 Sarajevo
 Tel: + 387 (0) 33 565-005, Fax: + 387 (0) 33 565-052
 Web: <http://mf.ks.gov.ba>, E-mail: mf@mf.ks.gov.ba

d) Nacrt ugovora (popunjen, potpisan i ovjeren),

e) Preliminarni otplatni plan u skladu sa dostavljenom ponudom (potpisan i ovjeren).

Obrazac ponude iz tačke 5. a) ovog javnog poziva i Nacrt ugovora pod tačkom d) su sastavni dio dokumentacije koju banka preuzima na službenoj internet stanici Ministarstva radi prijave za učešće banke iz ovog javnog poziva.

Dokumentacija iz tačke 5. pod b) i c) potrebno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca.

6. Kalkulativni datumi za izradu ponude

Ponudač za izradu svoje ponude može koristiti sljedeće kalkulativne datume:

- Datum plasiranja kredita je 18.05.2026. godine
- Datum prvog obračuna kamate je 18.08.2026. godine
- Datum isteka grace perioda je 18.05.2029. godine
- Datum dospijeca prve otplate glavnice kredita je 18.08.2029. godine

Otplata kamate u grace periodu je kvartalno unazad. Po isteku grace perioda otpлата dospjelih obaveza vršit će se kvartalno unazad.

Banka će formirati konačan otplatni plan na dan uplate sredstava na račun JRT Kantona Sarajevo koji ne može biti veći od dostavljene ponude banke.

Zainteresovani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje ovog javnog poziva od Ministarstva putem sljedećih e-mail adresa:

amra.lojic@mf.ks.gov.ba ;

sektor.za.dug@mf.ks.gov.ba

najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponude.

7. Rok i način dostavljanja prijave za učešće

Prijava/ponuda za učešće zajedno sa pratećom dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 27.03.2026. godine do 12h.

Ponuda važi 120 dana od dana otvaranja ponuda.

Prijava/ponuda za učešće dostavlja se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti na adresu:

Protokol Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina Džauševića br. 1, 71000 Sarajevo

Na koverti obavezno naznačiti: „Za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo - Prijava na Javni poziv za dugoročno kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo u 2026. godini” - „NE OTVARATI”. Prijave/ponude za učešće koje budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Javno otvaranje ponuda će se održati 27.03.2026. godine u 13:00 sati, u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1.



Ponudāči ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se svim bankama koje su dostavile prijavu/ponudu za učešće.



MINISTAR

OBRAZAC PONUDE

Broj ponude: _____

Datum: _____

UGOVORNI ORGAN:

Naziv ugovornog organa	KANTON SARAJEVO, MINISTARSTVO FINANSIJA
Adresa	REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA BR.1
Sjedište	71000 SARAJEVO

PONUĐAČ

Naziv i sjedište ponuđača	
Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)	
Adresa	
IDB/JIB	
Broj žiro računa	
Da li je ponuđač u sistemu PDV:	
Adresa za dostavu pošte	
E – mail	
Kontakt osoba	
Broj telefona	
Broj faksa	

IZJAVA PONUĐAČA

U skladu sa Javnim pozivom za dugoročno kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo broj: 08-04-11-6781-5/26 od 05.03.2026. godine, objavljenim na službenoj internet stranici Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (www.mf.ks.gov.ba), te dana 06.03.2026.godine u dnevnim novinama, dostavljamo vam ponudu i izjavljujemo sljedeće:

Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz Javnog poziva, u skladu sa uslovima utvrđenim u Javnom pozivu, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

1. Iznos i uslovi kredita za koji banka daje ponudu:

- Iznos kredita _____ KM
- Valuta kredita: _____
- Naknada za obradu kredita: _____
- Naknada za prijevremenu otplatu kredita: _____
- Ostale naknade: _____
- Kamatna stopa (zaokružena na dvije decimale): _____
- Vrsta kamatne stope: _____
- Cijena kredita: _____ KM
- Rok otplate (sa uključenim grace periodom) : _____

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

Potpis ovlaštene osobe

Mjesto i datum:

Pečat ponuđača:

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:

(Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

Kanton Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1., 71000 Sarajevo, ID: 4200093570000, po ovlaštenju Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, kojeg zastupa ministar finansija Kantona Sarajevo Dr. Afan Kalamujić (u daljem tekstu: Korisnik kredita)

i
_____, ul. _____, ID: _____ koju zastupa
predsjednik Uprave _____ i član Uprave _____ (u daljem tekstu:
Banka)

z a k l j u č u j u

U G O V O R **O DUGOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU** **KANTONA SARAJEVO**

I UVOD

Član 1.

Ovaj ugovor se zaključuje na osnovu provedenog Javnog poziva za dugoročno kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo u 2026 godini broj: 08-04-11-6781-5/26 od 05.03.2026. godine, Odluke ministra finansija Kantona Sarajevo o izboru banke za kreditno zaduženje Kantona Sarajevo u 2026. godini, broj: _____/26 od _____ 2026. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantona Sarajevo broj: _____ od _____ 2026. godine i Odluke Kreditnog/Nadzornog odbora Banke broj: _____ od _____ 2026.godine.

II PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ovog ugovora je kreditiranje dijela kapitalnih projekata i akumuliranog deficita iz prethodnih godina planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2026. godinu, u iznosu _____ KM (slovima: _____ KM).

III NAMJENA KREDITA

Član 3.

Kreditna sredstva će se koristiti za namjene utvrđene u Tabelarnom prikazu projekata - namjena kreditnih sredstava.

IV USLOVI KREDITA

Član 4.

4.1. Ugovorne strane su se sporazumjele o uslovima ovog ugovora:

a) Ovim ugovorom utvrđuje se da Banka odobrava kredit Korisniku kredita u ukupnom iznosu od _____,00 KM (slovima _____ KM), (u daljem tekstu: Kredit), a Korisnik kredita se obavezuje platiti ugovorenu cijenu, te vratiti cjelokupan iznos Kredita i ugovorene cijene, pod uslovima, u vrijeme i na način kako je utvrđeno ovim ugovorom.

b) Za odobreni iznos Kredita godišnja kamatna stopa iznosi _____ % fiksno.

4.2. Cijena iz člana 5. ovog ugovora neće se mijenjati u toku izvršenja ovog ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama.

4.3. Za odobreni iznos kredita, Korisnik kredita neće platiti bilo koju vrstu naknade za vrijeme trajanja ugovornog odnosa.

V CIJENA KREDITA

Član 5.

Korisnik kredita za odobreni Kredit u iznosu _____ KM (slovima: _____ KM), plaća Banci cijenu u ukupnom iznosu _____ KM (slovima: _____ KM).

Banka će formirati konačan otplatni plan koji ne može biti veći od dostavljene ponude Banke.

Sastavni dio ovog ugovora je Ponuda ponuđača broj: _____ od _____ 2026. godine protokolirana na protokolu Kantona Sarajevo pod brojem: _____ od _____ 2026. godine i otplatni plan Banke.

VI KORIŠTENJE, NAČIN I ROK OTPLATE KREDITA

Član 6.

6.1. Korištenje Kredita

Banka će doznačiti Kredit Korisniku kredita u jednom i punom ugovorenom iznosu.

Banka će izvršiti uplatu Kredita direktno u korist Jedinственог računa trezora Kantona Sarajevo (JRT) Korisnika kredita i to na transakcijski račun broj: _____ kod _____ banke, u roku od tri (3) radna dana od dana zaključenja ugovora.

6.2. Način i rok otplate kredita

6.2.1. Rok otplate kredita je 10 (deset) godina uključujući tri (3) godine grace perioda koji je uključen u rok otplate. Definirani otplatni plan je na ukupan iznos kredita iz člana 2. ovog ugovora.

6.2.2. Kredit se otplaćuje sedam (7) godina u 28 (dvadesetosam) jednakih kvartalnih rata nakon isteka grace perioda. Grace period su tri (3) godine, počev od dana doznake sredstava na transakcijski račun Korisnika kredita. Prva rata dospijeva za plaćanje na kraju prvog kvartala po isteku grace perioda.

6.2.3. Obračun i plaćanje kamate vrši se kvartalno unazad. Korisnik kredita u grace periodu, vraća samo dio Kredita (kamatu) definiranog otplatnim planom Banke koji je sastavni dio ovog ugovora.

6.2.4. Rate kredita se plaćaju u KM (konvertibilnim markama) na dan dospelja obaveze, odnosno prema otplatnom planu Banke.

6.2.5. Na sve dospelje, a neplaćene iznose koje Korisnik kredita duguje na osnovu ovog ugovora, nakon isteka roka od osam (8) dana obračunava se i naplaćuje kamata za kašnjenje u visini zakonske zatezne kamate u Federaciji Bosne i Hercegovine.

6.2.6. Sva plaćanja Korisnik kredita vrši na osnovu pismene obavijesti Banke, dostavljene putem Protokola Kantona Sarajevo, najmanje 10 (deset) dana prije datuma dospelja obaveza, odnosno otplatnog plana koji je sastavni dio ovog ugovora.

6.2.7. Korisnik Kredita može otplatiti kredit po ovom ugovoru, djelomično ili u cjelosti i prije dospelja pod uslovom da je o tome obavijestio Banku najmanje 10 (deset) radnih dana unaprijed.

VII OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7.

7.1. Korisnik kredita je dužan:

- a) da Budžet Kantona Sarajevo za 2026. godinu u kojem su planirani primici od domaćeg zaduživanja i koji je objavljen u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj: 52/25, i sve naredne budžete do kraja otplate kredita, kao i odgovarajuću odluku o zaduženju u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 45/25) učini dostupnim na www.mf.ks.gov.ba.
- b) da učini dostupnim finansijske izvještaje i ostalu dokumentaciju potrebnu za obradu kreditnog zahtjeva, a u skladu sa odlukama Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

7.1.1. u svrhu osiguranja otplate Kredita po ovom ugovoru, Korisnik kredita je dužan po potpisivanju ovog ugovora osigurati i predati Banci kao instrument obezbjeđenja urednog povrata kredita _____ bjanko potpisanih i ovjerenih mjenica, sa ovlaštenjem za popunu. Korisnik kredita ovlašćuje Banku da primljene bjanko mjenice može koristiti za naplatu dospjelog a neizmirenog potraživanja po ovom ugovoru. U tom slučaju ovlašćuje se Banka da može u svaku primljenu bjanko mjenicu upisati iznos svih dospjelih, a neizmirenih potraživanja na dan popunjavanja mjenice, zatim datum dospijeca, upisati sve druge nedostajuće sastojke, te je podnijeti na isplatu, odnosno da mjenicom može provesti sve druge propisane radnje radi naplate mjeničnog potraživanja. Mjenice će biti deponovane kod Banke. Po otplati kredita Banka će izvršiti povrat instrumenata obezbjeđenja po Kreditu i izdati potvrdu o izvršenoj otplati Kredita.

7.2. Banka je dužna:

Izvršiti doznačavanje Kredita Korisniku kredita na način kako je definisano u članu 6. tačka 6.1. ovog ugovora.

VIII POSEBNI USLOVI

Član 8.

- 8.1. Ugovorne strane Banka i Korisnik kredita su dužni da sve vrijeme tokom trajanja ovog ugovora preduzimaju sve potrebne mjere u cilju otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 13/24).
- 8.2. Ugovorne strane Banka i Korisnik kredita su dužni da preduzimaju sve potrebne mjere i da poštivaju sve zakone i propise vezano za ekološke standarde u cilju osiguravanja zaštite i poboljšanja okoliša u skladu sa odredbama, uključujući ali ne ograničavajući se na Zakon o zaštiti okoliša/životne sredine, Zakon o zaštiti voda, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o šumama, Zakon o prostornom uređenju/uređenju prostora, Zakon o koncesijama, Zakon o upravljanju otpadom, te sve ostale relevantne ekološke, zdravstvene i sigurnosne zakone na lokalnom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.
- 8.3. Sva potraživanja koja Banka ima, ili će imati prema Korisniku kredita, tretirati će se na pari passu osnovi u odnosu na bilo koje drugo potraživanje od strane ostalih vjerovnika Korisnika kredita.

IX OTKAZ I RASKID UGOVORA

Član 9.

9.1. Banka ima pravo otkazati Ugovor o kreditu ako Korisnik kredita koristi kredit protivno ugovorenoj namjeni, u slučaju insolventnosti Korisnika kredita, prestanka pravne osobe i potraživanja po ovom ugovornom odnosu učiniti trenutno dospelim.

Ugovor se otkazuje dostavom otkaznog pisma, bez otkaznog roka, a raskida dostavom obavijesti o raskidu ugovora, s tim da sva potraživanja Banke utvrđene na otkazanom/raskinutom ugovoru dospijevaju na naplatu danom otpreme otkaznog pisma/obavijesti na adresu registriranog sjedišta Korisnika kredita, odnosno na adresu o kojoj je navedeni uredno izvijestio Banku.

9.2. Banka ima pravo raskinuti ovaj ugovor i proglasiti obaveze po ovom ugovoru u cijelosti dospelim u slučaju:

- kašnjenja u ispunjenju dospelih obaveza iz člana 6. tačka 6.2. ovog ugovora i Otplatnog plana koji je sastavni dio ovog ugovora,
- neispunjenja obaveza iz ovog ugovora,
- nastanka materijalno relevantnih promjena ili potencijalno materijalno relevantnih promjena u finansijskom stanju Korisnika kredita ili ako finansijski izvještaji Korisnika kredita pokazuju da Korisnik kredita neće biti u mogućnosti ispunjavati o dospjeću svoje obaveze temeljem ovog ugovora,
- otežava poslovanje ili narušava ugled Banke,
- u svim drugim slučajevima kada nastupe okolnosti i stanja koja bi mogla dovesti u pitanje naplativost potraživanja iz ugovorenih instrumenata osiguranja ili sposobnost Korisnika kredita da ispuni, odnosno ispunjava obaveze preuzete ovim ugovorom.

9.3. Otkazom/raskidom ovog ugovora o kreditu za Korisnika kredita nastaje obaveza da Banci plati ukupan neotplaćeni iznos kredita i dospelu neplaćenu kamatu.

X RASPOLAGANJE PODACIMA - SAGLASNOST

Član 10.

10.1. Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita daje Banci neopozivu saglasnost da ima pravo da bitne informacije i zaštićene podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka do kojih dode pri realizaciji ovog ugovora dostavlja članicama grupe Banke unutar države i izvan iste, te društvima sa kojima zaključi ovaj ugovor o poslovnoj saradnji i društvima koja se bave provjerom kreditne historije, statistikom, te onim državnim organima, odnosno institucijama kojima je Banka po osnovu zakonskih i podzakonskih propisa obavezna iste davati. Pri tome je Banka dužna osigurati povjerljivost postupanja i punu zaštitu bankovne tajne na strani svih osoba kojima će u skladu sa saglasnošću biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korištenje u sljedeće svrhe: u svrhu kreiranja zajedničke baze klijenata grupe, u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenata, u svrhu dostavljanja informativnih ponuda o uslugama koje pružaju članice navedene grupe, u svrhu upravljanja rizicima, u svrhu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

10.2. Ugovorne strane su saglasne da će područje raspolaganja, prenosa i obrade podacima Korisnika od strane Banke urediti posebnom pisanom i unaprijed definiranom Saglasnosti za raspolaganje podacima koja čini sastavni dio ovog Ugovora, a sukladno važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Saglasnost se daje na period trajanja ugovornog/poslovnog odnosa s Bankom i neće biti opozvana.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

11.1. Ugovorne strane potvrđuju da su pročitale Ugovor, bezuslovno ga prihvatile, te da su upoznate sa svim uslovima ovog kredita, što potvrđuju svojim potpisom.

11.2. Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

11.3. Sva obavještenja, zahtjevi i drugi dopisi u vezi sa ovim Ugovorom, ugovorne strane su dužne sačiniti u pisanoj formi i iste dostaviti na adresu:

Za korisnika kredita:

Protokol Kantona Sarajevo,
ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.,
za Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
71 000 Sarajevo

Za Banku:

11.4. Ako se bilo koja od gornjih adresa promjeni, strane su o tome dužne odmah obavjestiti drugu ugovorenu stranu pismeno.

11.5. Svi sporovi koji proizilaze iz ovog ugovora ili u vezi sa njim, a koji ne budu riješeni sporazumno, između Korisnika kredita i Banke, rješavat će nadležni sud u Sarajevu.

Član 12.

Sastavni dio ovog ugovora čine:

1. Ponuda ponuđača broj: _____ od _____ .2026 . godine protokolirana na protokolu Kantona Sarajevo pod brojem: _____ od _____ 2026. godine,
2. Tabelarni prikaz projekata - namjena kreditnih sredstva i
3. Otplatni plan Banke.

Član 13.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane, i ostaje na snazi sve dok se njegove odredbe u potpunosti ne ispune.

XII PRIMJERCI UGOVORA

Član 14.

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) dobija svaka ugovorna strana.

Korisnik kredita:

Banka:

KANTON SARAJEVO

Ministar finansija
Dr. Afan Kalamujić

Predsjednik Uprave

Član Uprave

Broj: _____/26

Sarajevo, 2026. godine

Broj: _____/26

Sarajevo, .2026. godine

Tabelarni prikaz projekata-namjena kreditnih sredstava

Sub-analitika	OPIS	Iznos zaduženja (KM)
	Kabinet premijera Kantona Sarajevo	1.000.000
BAU001	Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama - Muzej ArsAevi	1.000.000
	Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo	5.000.000
EAX050	Izgradnja saobraćajnica i infrastrukture javnog prevoza Kantona Sarajevo	5.000.000
	Uprava policije Kantona Sarajevo	12.162.923
HBX001	Nabavka opreme	4.626.000
HBX002	Nabavka motornih vozila - Uprava policije	5.450.000
HBX007	Nabavka radarskih sistema	1.607.112
HBX008	Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica	479.811
	Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo	500.000
IAU001	Podrška projektima ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo d.o.o	500.000
	Ministarstvo zdravstva Sarajevo	8.000.000
KAU0B1	Rekonstrukcija i sanacija Centralnog objekta JU Zavod za hitnu međ.pomoć KS	2.000.000
KAU0B3	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo	4.000.000
Nov	Nabavka liftova - JU Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"	2.000.000
	Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo	7.600.000
LAX0C1	Sufinansiranje izgradnje OŠ na Stupu	7.600.000
	Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo	3.800.000
YAU038	Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih objekata i infrastrukture kojim upravljaju KJKP-a (Kotlovnica JU Studentski centar, Rekonstrukcija toplane u Novom Gradu, Proširenje groblja Vlakovo i dr.)	2.800.000
YAU047	Otkup zemljišta u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakova	1.000.000
	Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo	4.000.000
QAX002	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti	4.000.000
	Akumulirani deficit iz prethodnih godina	75.000.000
	SVEUKUPNO	117.062.923

